

REPUBLIKA SRPSKA
PREDSJEDNIK REPUBLIKE

NACRT

ZAKON
O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG
NASLJEĐA SVETOG MANASTIRA HILANDAR

Banja Luka, maj 2023. godine

Z A K O N
O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG
NASLJEĐA SVETOG MANASTIRA HILANDAR

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se način pružanja podrške i pomoći Republike Srpske očuvanju kulturnog i istorijskog nasljeđa Svetog manastira Hilandar - Sveta Gora Atonska.

Član 2.

Republika Srpska, preko svojih nadležnih organa, pruža podršku i pomoć očuvanju kulturnog i istorijskog nasljeđa Svetog manastira Hilandar (u daljem tekstu: manastir Hilandar), koji, od svog osnivanja 1198. godine, neprekidno postoji kao samoupravna monaška ustanova koja predstavlja jedinstveni centar srpske duhovnosti, kulture, obrazovanja i tradicije, i predstavlja neprocjenjivu vrijednost za srpsko kulturno i istorijsko nasljeđe, i upisan je, zajedno sa cjelokupnom baštinom Svete Gore Atonske, u Listu svjetske kulturne i prirodne baštine Uneska.

Član 3.

Republika Srpska, posredstvom Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, pruža podršku i pomoć očuvanju kulturnog i istorijskog nasljeđa manastira Hilandara, tako što:

- 1) preko svojih nadležnih organa preduzima aktivnosti i sprovodi programe koji se odnose na: očuvanje i njegovanje istorijskih, vjerskih i kulturnih tradicija manastira Hilandara, praćenje stanja, istraživanje, prezentovanje i interpretaciju pokretnog i nepokretnog kulturno-istorijskog nasljeđa u sastavu manastira Hilandar i praćenje radova na tom nasljeđu, obnovu i rekonstrukciju i druge mjere zaštite postojećih objekata, izgradnju novih objekata manastira Hilandara, konzervaciju, restauraciju i druge mjere zaštite ostalog istorijskog i kulturnog nasljeđa u sastavu manastira Hilandara (freske, ikone, rukopisi i dr.), kao i sopstvene aktivnosti manastira Hilandar usmjerene na unapređenje uslova čuvanja, tekućeg održavanja i prezentovanja nasljeđa, kao i na održivi razvoj manastira Hilandar;
- 2) preko svojih nadležnih organa učestvuje i u organizaciji proslava značajnih datuma iz istorije manastira Hilandara i obavlja i druge poslove od značaja za očuvanje tradicije i kulturno-istorijskih spomenika manastira Hilandara.

Član 4.

- (1) Poslovi nadležnih organa Republike Srpske iz člana 3. ovog zakona imaju za cilj:
 - 1) očuvanje ustanove manastira Hilandar;
 - 2) očuvanje, istraživanje, prezentovanje i interpretaciju cjelokupnog materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa manastira Hilandar;
 - 3) obnovu, zaštitu, revitalizaciju i održivo korišćenje objekata nepokretnog nasljeđa manastira Hilandar;
 - 4) očuvanje, zaštitu i predstavljanje živopisa i pokretnog nasljeđa manastira Hilandar;
 - 5) unapređenje stanja imovine i razvoj manastirske ekonomije manastira Hilandar;
 - 6) podizanje nivoa društvene odgovornosti za zaštitu svjetskog kulturnog nasljeđa i srpskog kulturnog i istorijskog nasljeđa manastira Hilandar i podsticanje dobrotvorstva;
 - 7) podizanje svijesti i znanja o srpskom kulturnom i istorijskom nasljeđu na Svetoj Gori Atonskoj.

(2) Sredstva za obavljanje poslova iz člana 3. ovog zakona obezbjeđuju se u budžetu Republike Srpske.

(3) Sredstva za realizaciju projekata za očuvanje kulturnog i istorijskog nasljeđa manastira Hilandar mogu se obezbjediti i u budžetu jedinice lokalne samouprave, putem donacija kao i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Član 5.

Radi razmatranja pitanja iz nadležnosti Vlade Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) i davanja prijedloga, mišljenja i stručnih obrazloženja, Vlada obrazuje Komisiju za manastir Hilandar, kao posebno radno tijelo Vlade i utvrđuje njene zadatke i sastav.

Član 6.

(1) Obnovom, rekonstrukcijom i očuvanjem manastira Hilandara rukovodi manastir Hilandar u neposrednoj saradnji sa Vladom, Komisijom Vlade iz člana 5. ovog zakona i nadležnim ustanovama zaštite kulturnih dobara, kroz učešće u razmatranju i usvajanju planova radova i izvještaja o izvršenim radovima.

(2) Obnova, rekonstrukcija i očuvanje manastira Hilandara sprovodi se uz finansijsku podršku budžetskih sredstava Republike Srpske.

(3) Budžetska sredstva iz stava 2. ovog člana opredjeljuju se za svaku tekuću godinu zakonom kojim se utvrđuje budžet Republike Srpske, polazeći od usvojenih planova radova i izvještaja o realizaciji radova na obnovi, rekonstrukciji i očuvanju manastira Hilandara.

Član 7.

(1) Naziv, ime i lik kulturnog i istorijskog nasljeđa i dobara u sastavu manastira Hilandara u komercijalne svrhe na teritoriji Republike Srpske može koristiti samo manastir Hilandar, a druga lica isključivo po odobrenju manastira Hilandara.

(2) Komercijalnom upotrebom u smislu ovog zakona smatra se takva upotreba kulturnog i istorijskog nasljeđa i dobra iz stava 1. ovog člana kojom se ostvaruje finansijska dobit.

(3) Komercijalnom upotrebom kulturnog i istorijskog nasljeđa i dobra iz stava 1. ovog člana kao proizvoda istorije, kulture, umjetnosti i tradicije manastira Hilandar ne smije biti narušena njegova kulturno - istorijska vrijednost.

(4) Reprodukcijske, odливke, kopije, faksimile i fototipska izdanja kulturnog nasljeđa i dobara u sastavu manastira Hilandar na teritoriji Republike Srpske može izrađivati samo manastir Hilandar, druga lica isključivo po odobrenju manastira Hilandara, kao i javna ustanova zaštite kulturnog nasljeđa, a u skladu sa propisanim mjerama nadležne ustanove zaštite.

Član 8.

Sve aktivnosti u kojima učestvuje Republika Srpske a odnose se na očuvanje, obnovu i rekonstrukciju manastira Hilandara nastavljaју da se realizuju na osnovu akata na osnovu kojih su i započete i realizovane do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske”.

Broj:
Datum:
Banja Luka,

PREDSJEDNIK
NARODNE SKUPŠTINE

Dr Nenad Stevandić

OBRAZLOŽENJE
NACRTA ZAKONA O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA
SVETOG MANASTIRA HILANDAR

I USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje Zakona o očuvanju kulturnog i istorijskog nasljeđa Svetog manastora Hilandar uređen je Amandmanom XXXVIII na član 76. Ustava Republike Srpske, kojim je utvrđeno da pravo predlaganja zakona, drugih propisa i opštih akata imaju predsjednik Republike, Vlada, svaki narodni poslanik ili najmanje 3.000 birača i članom 70. stav 1. tačka 2. Ustava, kojim je propisano da Narodna skupština donosi zakone, druge propise i opšte akte.

II USKLAĐENOST SA USTAVOM, PRAVNIM SISTEMOM I PRAVILIMA NORMATIVNOPRAVNE TEHNIKE

Prema Mišljenju Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo broj:

III USKLAĐENOST SA PRAVNIM PORETKOM EVROPSKE UNIJE

Prema Mišljenju Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju broj:

IV RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Manastir Hilandar je od svog osnivanja 1198. godine, kao samoupravna monaška ustanova, jedinstven centar srpske duhovnosti, kulture, obrazovanja i tradicije i u tom smislu predstavlja neprocjenjivu vrijednost za naše kulturno i istorijsko nasljeđe. Zajedno sa cjelokupnom baštinom Svete Gore Atonske upisan je u Listu svjetske kulturne i prirodne baštine Uneska.

Cilj donošenja ovog zakona je ispunjavanje svih zakonskih i formalno pravnih preduslova, te stalne i kontinuirane institucionalne podrške i pomoći manastiru Hilandar, odnosno, Republika Srpska bi preko svojih nadležnih organa učestvovala u organizaciji proslava, značajnih datuma, te obavljala i druge poslove od značaja za očuvanje tradicije i kulture istorijskog nasljeđa manastira Hilandar.

Donošenjem zakona stvorena je mogućnost da se obezbjedi stalna, izvjesna i sigurna finansijska podrška budžetskim sredstvima Republike Srpske, pa se pristupilo utvrđivanju Zakona o očuvanju kulturnog i istorijskog nasljeđa manastira Hilandar.

V OBRAZLOŽENJE PREDLOŽENIH RJEŠENJA

Čl. 1. do 3. uređuju način podrške i pomoći koju će Republika Srpska, preko svojih nadležnih organa, a posredstvom Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, pružati u očuvanju kulturnog i historijskog nasljeđa Svetog manastira Hilandar; preduzimati aktivnosti i sprovoditi programe koji se odnose na: očuvanje i njegovanje historijskih, vjerskih i kulturnih tradicija, praćenje stanja, istraživanje, prezentovanje i interpretaciju pokretnog i nepokretnog kulturno - historijskog nasljeđa u sastavu manastira Hilandar i praćenje radova na tom nasljeđu, obnovu i rekonstrukciju i druge mjere zaštite postojećih objekata, izgradnju novih objekata manastira Hilandar, restauraciju i druge mjere zaštite ostalog historijskog i kulturnog nasljeđa u sastavu manastira Hilandar, kao i sopstvene aktivnosti manastira Hilandar usmjerene na unapređenje uslova čuvanja, tekućeg održavanja i prezentovanja nasljeđa i učešće u organizaciji proslava značajnih datuma iz historije manastira Hilandar i druge poslove od značaja za očuvanje tradicije i kulturno - historijskih spomenika manastira Hilandara.

Članom 4. definisano je da poslovi nadležnih organa Republike Srpske iz člana 3. predloženog zakona imaju za cilj: 1) očuvanje ustanove manastira Hilandar; 2) očuvanje, istraživanje, prezentovanje i interpretaciju cjelokupnog materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa manastira Hilandar; 3) obnovu, zaštitu, revitalizaciju i održivo korišćenje objekata nepokretnog nasljeđa manastira Hilandar; 4) očuvanje, zaštitu i predstavljanje živopisa i pokretnog nasljeđa manastira Hilandar; 5) unapređenje stanja imovine i razvoj manastirske ekonomije manastira Hilandar; 6) podizanje nivoa društvene odgovornosti za zaštitu svjetskog kulturnog nasljeđa i srpskog kulturnog i historijskog nasljeđa manastira Hilandar i podsticanje dobrotvorstva; 7) podizanje svijesti i znanja o srpskom kulturnom i historijskom nasljeđu na Svetoj Gori Atonskoj.

Sredstva za obavljanje poslova, predloženih zakonom, obezbjeđivaće se u budžetu Republike Srpske. Za realizaciju projekata za očuvanje kulturnog i historijskog nasljeđa manastira Hilandar sredstva se mogu obezbjeđiti i u budžetu jedinice lokalne samouprave, putem donacija i drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Članom 5. propisano je da će Vlada Republike Srpske, radi razmatranja pitanja iz svoje nadležnosti, te davanja prijedloga, mišljenja i stručnih obrazloženja, obrazovati Komisiju za manastir Hilandar, kao posebno radno tijelo, sa sastavom i zadacima.

U članu 6. definisano je da će obnovom, rekonstrukcijom i očuvanjem manastira Hilandar rukovoditi manastir Hilandar u neposrednoj saradnji sa Vladom, Komisijom Vlade iz člana 5. predloženog zakona i nadležnim ustanovama zaštite kulturnih dobara, kroz učešće u razmatranju i usvajanju planova radova i izvještaja o izvršenim radovima.

Obnova, rekonstrukcija i očuvanje manastira Hilandar sprovodi se uz finansijsku podršku budžetskih sredstava Republike Srpske, koja se opredjeljuju za svaku tekuću godinu zakonom kojim se utvrđuje budžet Republike Srpske, polazeći od usvojenih planova radova i izvještaja o realizaciji radova na obnovi, rekonstrukciji i očuvanju manastira Hilandar.

Članom 7. propisano je da naziv, ime i lik kulturnog i istorijskog nasljeđa i dobara u sastavu manastira Hilandar u komercijalne svrhe na teritoriji Republike Srpske može koristiti samo manastir Hilandar, a druga lica isključivo po odobrenju manastira Hilandar.

Komercijalnom upotrebom u smislu ovog zakona smatra se takva upotreba kojom se ostvaruje finansijska dobit, kojom ne smije biti narušena njegova kulturno - istorijska vrijednost. Reprodukcijske, odливke, kopije, faksimile i fototipska izdanja kulturnog nasljeđa i dobara u sastavu manastira Hilandar na teritoriji Republike Srpske može izrađivati samo manastir Hilandar, druga lica isključivo po odobrenju manastira Hilandar, kao i javna ustanova zaštite kulturnog nasljeđa, a u skladu sa propisanim mjerama nadležne ustanove zaštite.

Čl. 8. i 9. uređuju prelazna rješenja i stupanje zakona na snagu.

VI FINANSIJSKA SREDSTVA I EKONOMSKA OPRAVDANOST DONOŠENJA ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona potrebna su dodatna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srpske.

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA ZAKONA O OČUVANJU KULTURNOG I
ISTORIJSKOG NASLJEĐA SVETOG MANASTIRA HILANDAR SA PRAVNOM
TEKOVINOM EU I PRAKSOM I STANDARDIMA SAVJETA EVROPE**

| | |
|--|---|
| 1. Obrađivač, odnosno predlagač nacrta/prijedloga propisa | |
| Republički organ uprave/ drugi ovlašteni predlagač | Predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik |
| Resor/Odjeljenje/Odsjek | Služba predsjednika Republike |
| Odgovorno lice | Jelena Pajić Baštinac, generalni sekretar |
| Kontakt osoba | Jelena Pajić Baštinac, generalni sekretar E-mail: j.pajic-bastinac@predsjednikrs.net Tel: 051/248-114 |
| 1a. Pravno lice sa javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa | |
| Naziv pravnog lica | |
| Odgovorno lice | |
| Kontakt osoba | |
| 2. Naziv nacrta/prijedloga propisa | Nacrt zakona o očuvanju kulturnog i istorijskog nasljeđa Svetog manastira Hilandar (eng. <i>draft Law on Preservation of the Cultural and Historical Heritage of the Holy Monastery of Hilandar</i>) |
| 3. Odredba Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju | / |
| 4. Step en usklađenosti nacrta/prijedloga propisa sa <i>EU acquis</i> | Neprimjenjivo |
| 4.1. | Primarni izvori prava EU / |
| 4.2. | Sekundarni izvori prava EU / |
| 4.2.1. | Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost Nisu identifikovani obavezujući sekundarni izvori prava EU koji se odnose na materiju predmetnog zakona. |
| 4.3. | Ostali izvori prava EU / |
| 5. Praksa i standardi Savjeta Evrope | Okvirna konvencija Savjeta Evrope o vrijednosti kulturnog nasljeđa za društvo, Faro, 2005. godina (eng. <i>Convention on the Value of Cultural Heritage for Society, Faro, 2005</i>) |
| 6. Ostali međunarodni izvori prava | Konvencija o zaštiti svjetskog kulturnog i prirodnog nasljeđa, UNESCO, Pariz, 1972. godina (eng. <i>Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, UNESCO, Paris, 1972</i>) |
| 7. Da li je obezbijeden prevod pravnih izvora na jezike u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj | Da |

| | |
|---|--|
| 8. Da li je nacrt/prijedlog propisa preveden na jedan od službenih jezika Evropske unije | Ne |
| 9. Učešće domaćih i inostranih konsultanata/eksperata i njihovo mišljenje | / |
| <p style="text-align: center;">PREDSJEDNIK REPUBLIKE SRPSKE</p>  <p style="text-align: center;">Milorad Dodik</p> <p style="text-align: center;">MP</p> <p>Broj: 01-010-2521/23</p> <p>Datum: 23.5.2023.</p> | <p style="text-align: center;">MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE I MEĐUNARODNU SARADNJU</p> <p style="text-align: center;">MINISTAR</p> <p style="text-align: center;">Zlatan Klokic</p> <p style="text-align: center;">MP</p> <p>Broj: _____</p> <p>Datum: _____</p> |



REPUBLIKA SRPSKA
PREDSJEDNIK REPUBLIKE

Bana Milosavljevića 4, Banja Luka, tel: 051/248-101, faks: 051/248-161, e-mail: info@predsjednikrs.net

Broj: 01 - 010 - 2521 / 23

Banjaluka, 23. maj 2023. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

Gospodin Nenad Stevandić, predsjednik

PREDMET: Nacrt zakona o očuvanju kulturnog i istorijskog
nasljeđa Svetog manastira Hilandar, dostavlja se.-

Na osnovu Amandmana XXXVIII na Ustav Republike Srpske, a u vezi sa članom 185. i članom 188. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), dostavljam Vam:

**1. NACRT ZAKONA O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG
NASLJEĐA SVETOG MANASTIRA HILANDAR**

Navedeni Nacrt, sa Obrazloženjem i Izjavom o usklađenosti sa pravnom tekovinom EU i praksom i standardima Savjeta Evrope, dostavljam Vam na dalje postupanje u skladu sa Poslovníkom Narodne skupštine Republike Srpske, te Vas molim da isti uvrstite na dnevni red prvog narednog zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Milorad Dodik





**REPUBLIKA SRPSKA
PREDSJEDNIK REPUBLIKE
KABINET PREDSJEDNIKA**

Bana Milosavljevića 4, Banja Luka, tel: 051/248-100, faks: 051/248-158, e-mail: info@predsjednikrs

Broj: 01-3-054-2521-2/23
Banjaluka, 23. maj 2023. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

Gospodin Nenad Stevandić, predsjednik

PREDMET: Nacrt zakona o očuvanju kulturnog i istorijskog
nasljeđa Svetog manastira Hilandar, d o s t a v l j a s e.-

Poštovani,

U prilogu akta dostavljamo Vam Nacrt zakona o očuvanju kulturnog i istorijskog nasljeđa Svetog manastira Hilandar, čiji predlagač je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Navedeni Nacrt, sa Obrazloženjem i Izjavom o usklađenosti sa pravnom tekovinom Evropske unije i praksom i standardima Savjeta Evrope, dostavljamo Vam na dalje postupanje, u skladu sa Poslovníkom Narodne skupštine Republike Srpske, uz napomenu da će u daljem postupku donošenja navedenog zakona, ispred predlagača, učestvovati Jelena Pajić Baštinac, generalni sekretar predsjednika Republike.

S poštovanjem,

ŠEF KABINETA

Danijel Dragičević

Prilog:

- Nacrt zakona o očuvanju kulturnog i istorijskog nasljeđa Svetog manastira Hilandar sa Obrazloženjem i Izjavom (ćirilica/latinica)
- CD



ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ НАЦРТА ЗАКОНА О ОЧУВАЊУ КУЛТУРНОГ И ИСТОРИЈСКОГ НАСЉЕЂА СВЕТОГ МАНАСТИРА ХИЛАНДАР СА ПРАВНОМ ТЕКОВИНОМ ЕУ И ПРАКСОМ И СТАНДАРДИМА САВЈЕТА ЕВРОПЕ

| | | |
|--|---|---|
| 1. Обрађивач, односно предлагач нацрта/приједлога прописа | | |
| Републички орган управе/други овлаштени предлагач | | Предсједник Републике Српске, Милорад Додик |
| Ресор/Одјељење/Одсјек | | Служба предсједника Републике |
| Одговорно лице | | Јелена Пајић Баштинац, генерални секретар |
| Контакт особа | | Јелена Пајић Баштинац, генерални секретар E-mail: j.pajic-bastinac@predsjednikrs.net Тел: 051/248-114 |
| 1а. Правно лице са јавним овлаштењем за припрему и спровођење прописа | | |
| Назив правног лица | | |
| Одговорно лице | | |
| Контакт особа | | |
| 2. Назив нацрта/приједлога прописа | | Нацрт закона о очувању културног и историјског наслеђа Светог манастира Хиландар (енг. <i>draft Law on Preservation of the Cultural and Historical Heritage of the Holy Monastery of Hilandar</i>) |
| 3. Одредба Споразума о стабилизацији и придруживању | | / |
| 4. Степен усклађености нацрта/приједлога прописа са <i>EU acquis</i> | | Непримјењиво |
| 4.1. | Примарни извори права ЕУ | / |
| 4.2. | Секундарни извори права ЕУ | / |
| 4.2.1. | Разлози за дјелимичну усклађеност или неусклађеност | Нису идентификовани обавезујући секундарни извори права ЕУ који се односе на материју предметног закона. |
| 4.3. | Остали извори права ЕУ | / |
| 5. Пракса и стандарди Савјета Европе | | Оквирна конвенција Савјета Европе о вриједности културног наслеђа за друштво, Фаро, 2005. година (енг. <i>Convention on the Value of Cultural Heritage for Society, Faro, 2005</i>) |
| 6. Остали међународни извори права | | Ковенција о заштити свјетског културног и природног наслеђа, УНЕСКО, Париз, 1972. година (енг. <i>Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, UNESCO, Paris, 1972</i>) |
| 7. Да ли је обезбијеђен превод правних извора на језике у службеној употреби у Републици Српској | | Да |

| | |
|---|---|
| 8. Да ли је нацрт/приједлог прописа преведен на један од службених језика Европске уније | Не |
| 9. Учешће домаћих и иностраних консултаната/експерата и њихово мишљење | / |
| <p>ПРЕДСЈЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ</p>  <p>Милорад Додик</p>  <p>МП</p> <p>Број: 01-010-2521/23</p> <p>Датум: 23.5.2023.</p> | <p>МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ</p>  <p>МИНИСТАР</p> <p>Златан Клокић</p>  <p>МП</p> <p>Број: <u>17.03-012-965/23</u></p> <p>Датум: <u>24.5.2023.</u></p> |



РЕПУБЛИКА СРПСКА
ВЛАДА

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт закона о очувању културног и историјског наслеђа
Светог манастира Хиландар

На основу члана 15. став 1. тачка д) Закона о Влади Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 118/08) и члана 78. став 1. тачка 4) Пословника о раду Владе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 123/18), а у вези са чланом 189. став 3. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 66/20), Влада Републике Српске, на 22. сједници, одржаној 25. маја 2023. године, даје сљедеће

МИШЉЕЊЕ

Влада Републике Српске размотрила је Нацрт закона о очувању културног и историјског наслеђа Светог манастира Хиландар, који је у скупштинску процедуру упутио предсједник Републике, у складу са чланом 185. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске“, број 66/20).

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у Амандману XXXII тачка 18) на члан 68. Устава Републике Српске, према којем Република уређује и обезбјеђује односе од интереса за Републику, као и у члану 76. Устава Републике Српске, којим је утврђено да право предлагања закона, других прописа и општих аката имају предсједник Републике, Влада, сваки народни посланик или најмање 3.000 бирача. Чланом 70. став 1. тачка 2. Устава Републике Српске утврђено је да Народна скупштина Републике Српске доноси законе, друге прописе и опште акте.

Предложеним законом уређује се начин пружања подршке и помоћи Републике Српске очувању културног и историјског наслеђа Светог манастира Хиландар – Света Гора Атонска.

Предложена рјешења у овом закону имају за циљ заштиту и очување Светог манастира Хиландар, као културно-историјског наслеђа од непроцјењиве вриједности, а предложене мјере стварају неопходне услове за подизање свијести и знања о српском културном и историјском наслеђу на Светој Гори Атонској.

Предлагач Закона је у Образложењу Закона о очувању културног и историјског наслеђа Светог манастира Хиландар навео разлоге за доношење Закона, који су садржани у потреби да се обезбиједи стална, извјесна и сигурна финансијска подршка из буџета Републике Српске за очување културног и историјског наслеђа Светог манастира Хиландар.

Напомињемо да Буџетом Републике Српске за 2023. годину нису планирана финансијска средства потребна за ову намјену. С обзиром на то да је у току израда Документа оквирног буџета 2024-2026. година, потребно је да надлежне институције, које ће се укључити у провођење активности дефинисаних предметним законом, планирају потребна средства за њихову реализацију у Буџету Републике Српске за 2024. годину.

Након увида у прописе Европске уније и анализе Нацрта закона о очувању културног и историјског наслеђа Светог манастира Хиландар, нису установљени обавезујући секундарни извори права релевантни за предмет уређивања достављеног нацрта. Због тога у Изјави о усклађености стоји оцјена „Непримјењиво“.

Имајући у виду значај доношења Закона, као и да је усаглашен са Уставом, правним системом Републике Српске и Правилима за израду закона и других прописа Републике Српске, Влада Републике Српске сматра да се Нацрт закона о очувању културног и историјског наслеђа Светог манастира Хиландар може упутити у даљу процедуру.

Број: 04/1-012-2-1424/23

Датум: 25.5.2023. године

